

	Cijena na veliko u d	na malo u d
švarcenberg kg	600—650	750
trapist kg	600—650	660—800
trapist-sport kg	600—660	710—720
edamac kg	700—750	760—850
grojer kg	690—700	760—820
ementalac kg	700—780	830—860
ribanac kg	800	820—950
topljeni sir u kutiji (stand.)	140	155—190
topljeni sir u crijevu kg	500	590
mlij. prah od punomasnog mlijeka kg	620	630—700

Iz domaće i strane štampe

Proizvodnja i izvoz sira u Holandiji

— Prema podacima Statističkog ureda Holandije u maju 1961. povećao se broj mlijecnih i steonih krava prema god. 1960. za 47.800 grla ili za 2,9%, pa je iznosio 1.676.217 grla.

Prosječna muznost po kravi iznosila je više od 4.200 kg, a prosječan postotak masti 3,81% (3,79% u godini 1960.).

Proizvedeno je ukupno 6.953.018 t mlijeka. Od toga 800.208 t potrošeno je u seljačkim gospodarstvima za vlastitu potrošnju i proizvodnju sireva u domaćinstvima.

U godini 1961. dobavljeno je mlijekara ma 6.152.810 t mlijeka. Međutim, u toj godini bilo je na raspolaganju mlijekara ma 6.205.538 t mlijeka (godine 1960. 6.097.800t).

Od raspoložive količine upotrebljeno je god. 1961.

	za konzum	u %
prerađeno mlijeka u:		28,4
kondenzirano mlijeko	16,8	
mlijeko u prahu	17,7	
sireve	33,4	
vrhnje	0,3	
maslac	1,7	
razno	1,7	
		100,0

Proizvođačima vraćeno:

obrano mlijeko i stepka 335.559 t

Proizvedeno je ukupno: 212.994 t sira

od toga:

u mlijekarama 203.290 „ „
u selj. domaćinstvima 9.704 „ „

Prema god. 1960. povećala se proizvodnja sira u god. 1961. za cca 11.339 t (5,6%).

Uglavnom su proizvedene tradicionalne holandske vrste sireva. 4,5 % proizvedeno je cheddar sira. Smanjila se proizvodnja cheshire sira, koja se uglavnom zimi izvozi u Englesku.

Izvoz sira u god. 1961.

Ivezlo se god. 1961. cca 108.000 t sira u vrijednosti od cca 237 milijuna guldena i god. 1960. cca 109.000 t u vrijednosti od 235 milijuna guldena.

Iako se nešto smanjio izvoz ipak je Holandija bila prva u svjetskom izvozu sireva.

Najviše je izvezeno u Evropu 86% (u Zap. Njemačku 51%, u Belgiju 21%, u Ameriku 9%, Afriku 2%, na bliži Istok 1% i dalji Istok 2%).

Asortiman izvoza sira god. 1961. u %

gouda punomastan	53,7
edamac 40 +	19,4
krušni sir (Brotkäse)	12,1
sir bez kore punomastan	0,7
sir bez kore 40 +	2,5
meki sirevi	0,4
cheddar i cheshire	8,0
ostale vrste sireva	3,2

Ukupno: 100,0

Prometnutu u zemlji — Unutrašnji promet sira god. 1961. povećao se otprije za 5300 t (6,3%). Polovica od povećane proizvodnje sira utrošena je u zemlji. Potrošnja sira po stanovniku povećala se od 5,3 kg u god. 1952. na 7,8 kg 1961.

Izvoz sireva — God. 1961. uvezeno je 1044 t (1960.712 t). Najviše je uvezeno iz Belgije, Luxembourga, Zapadne Njemačke, Francuske i Švicarske.

Britanska mljekarska izložba bit će međunarodna — Na Royal Dairy Show Vel. Britanije, koja će se održati 21. i 25. oktobra o. g., moći će po prvi put izlagati strani izlagači mljekarskih strojeva. Britanci se žale da je njihovo tržište zanemareno od Evropejaca. Britanski uvoz mljekarskih strojeva iz Evrope iznosio je god. 1962. u vrijednosti od nekih 272 000 funti sterlinga. Od toga otpada na strojeve uvezene iz Savezne Republike Njemačke u vrijednosti od 106 000 funti sterlinga.

Velika Britanija je izvezla u Evropu od januara do novembra 1962. mljekarskih strojeva u vrijednosti od 730 000 funti sterlinga. Od toga u Saveznu Republiku Njemačku u vrijednosti od 125 000 funti sterlinga.

Na konferenciji za štampu u Londonu Britanci su ukazali na to, da jedan dio strojeva izložen u Britaniji tehnički ne može konkurirati onima proizvedenim na kontinentu. Kod toga su imenovani strojevi za proizvodnju maslača, za pakovanje i uređaji za proizvodnju sira.

(Welt der Milch, No 3/63)

Američki pokusi u ishrani s mlijekom — (Prvi rezultati istraživanja s mlijekom i voćem) — R. D. C. Početkom god. 1962. obavezalo se 20 osoba da će se podvrći dvjema iz osnove različitim načinima ishrane. Za vrijeme pokusa prva grupa od 10 osoba nije uzimala mlijeko ni voće. Njima su bile dozvoljene sve ostale namirnice i pića osim mlječnih proizvoda, mlijeka i ekstrakta voća.

Druga grupa od 10 osoba dobivala je mlijeko, kruh, mršavo meso i voće. Druga su im pića bila uskraćena.

Za taj pokus dao je poticaj New Milk Review. Potrebno je naime ishranu podesiti prema novim medicinskim i fiziološkim spoznajama i osnovama. Inicijator ovog pokusa bio je dr Gordon Lindle, koji je već god. 1955. objavio svoju tezu, da se s pravilnom ishranom mogu izbjegći i predusresti infekcije. U svojoj knjizi dr Gordon Lindle zastupa tezu da je više nego 50% slučajeva oboljenja kod ljudi zavisno o načinu ishrane, pa se tako svaki može u dovoljnoj mjeri zaštiti od infekcija.

Prije pokusa kod svih (10 muškaraca i 10 žena — po 5 u svakoj grupi) je te-

meljito ispitano zdravstveno stanje. U posebnu tabelu su unesene prijašnje bolesti i navike u prehrani zadnje tri godine.

U grupi mlijeko-kruh-voće od 10 osoba bilo je 3 muškarca i 3 žene koji zadnje tri godine nisu uzimali mlijeko. Ove osobe su prije toga bolovale od čestih zaraza kod nagle promjene vremena i promjene godišnjih doba. U grupi bez mlijeka bilo ih je s dobrim zdravstvenim stanjem. Tri žene i dva muškarca iz te grupe su dosad često uzimali mlijeko, sir i voće.

Prvi rezultati ovog američkog pokuša s mlijekom bili su iznad svakog očekivanja.

Grupa mlijeko-kruh-voće koja je sedmично dobivala i 750 g mršavog mesa, bila je kroz cijelo vrijeme pokuša zdrava. I kod onih koji su prije bili napadnuti infektivnim bolestima zdravstveno stanje se stabiliziralo.

Nasuprot tome grupa bez mlijeka bila je izvrgnuta zarazama i napadajima. Osobe u toj grupi često su se žalile na glavobolju i trpjele su od prehlade i gripe.

Povišenje cijene mlijeku u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji i Holandiji (No-45) — Cijena konzumnom nepakovanom mlijeku (3% masti) u Zapadnoj Njemačkoj vjerojatno će se povisiti u julu i augustu od 44 na 55 pf. (45 rp) po 1. Prema tome povisit će se i cijene pakovanom mlijeku i mlječnim proizvodima. U Francuskoj je vlada bila primljena odustati od dosad važećeg sistema različitih cijena za mlijeko ljeti i zimi i odrediti jednaku cijenu za proizvođače mlijeka kroz cijelu godinu. Određena je cijena 0,372 ffr. (33 rp) po 1. To povišenje iznosi 4,2% prema cijeni krajem marta od 0,357 ffr. Cijena pasteriziranim mlijeku u nepovratnoj ambalaži iznosi 0,70 ffr. (62 rp).

U Austriji od 1. V o. g. povišena je cijena konzumnom mlijeku za 40 groša (7 rp), tj. na 3,20 S ili 54 rp. Prema obavijesti iz Holandije početkom jula cijena konzumnom mlijeku povisit će se za 1 cent (12 rp) po 1. Nakon toga će cijena nepakovanom pasteriziranom mlijeku (3% masti) za potrošače iznositi 44 centa (53 rp), a mlijeka u boci 49 centi (59 rp). (Schw. Milch-Zeitung 1963.).

ISPRAVAK

U članku I. Bach-a »Osnovni principi čišćenja i sterilizacije u mljekari«, »Mljekarstvo« br. 2, str. 40, redak 25 odozdo umjesto »natrijev sulfat« treba biti »natrijev sulfit«.